

Virtual Dwumadie

Sohyia-emoohyina Yiedie kɔnsidirahyin berɛ a yareɛ wɔ ho

ɛbenada, Ɔpɛpɔn 12, 2021

3:30 Anwummerɛ – 4:30 Anwummerɛ

ZOOM Linke: *Mia ha* > [SPED PAC Dwumadie a ɛdi kan](#)

Nhyiam ID: 820 4293 8113 Paskoodu: 921171 Baako taapo mobal

+13126266799,,82042938113# US (Chicago) +19292056099,,82042938113# US (NY)

Bosaayɛ ne adwenedwene akɔ anim pa ara berɛ a wiase nyinaa reko COVID yareɛ kodiawuo yi. Yei yɛ nokorɛ pa ara wɔ Worcester Public Sukuu mmusua no fam, berɛ a mansini no ayɛ adwene sɛ ɔde asukuufɔɔ no adesua no bɛfiri remote lɛnen model so akɔ hybrid lɛnen model so no, a ɛbɛma asuafoɔ no ankasa bɛba abɛsua adeɛ ne sɛ wɔbetena wɔn baabi de wɔn ho ahyɛ adesua no mu. Mmusua pii no ara abisa nsem ahodoɔ afa banbɔ, mmoa a yɛde bɛma wɔ suban/ nneyɛɛ ahodoɔ ho ne adesua ɛho.

Saa wɛkhyɔp yi yɛ akwan yɛde bɛboa suban/nneyɛɛ ahodoɔ wɔ efie ne sukuu mu.

Nsem ti a yɛbɛhwɛ no bi ne:

- Suban a yɛapene so a sɛ ɛsɛ ɔda no adi
- Adesua a hwee ntwetwe adwene a yɛkamfo
- Nsem a ɛhyɛ nkuran
- Sɛnea awofoɔ no ankasa bɛhwɛ wɔn ho yie
- Ba ɔbsane aba ho adwene a yɛafa no aniso
- Sɛ wɔn ankasa bɛsane abɛsua adeɛ

Wonnys ankonam



Yɛbɛsane asusu anxiety cycle ne sɛnea yɛbɛkwati ho, ne akwan pa a yɛbɛgyina ano no ho.

Mmoa wɔde ma kuro ne ɛho akadeɛ nso bi bɛwɔ ho.

WOANYA WEI

Wowɔ nsem misa anaa wohia kasa asekyerɛfoɔ, mesrɛ wone Ɔfese a ɔhwɛ Special Education so nni nkitaho ɛwɔ ~ 508.799.3042